



# Mmofra Bible ɛda (nhoma yi) adi

## Bere a Onyankopɔn bɔɔ bribiara



(Nnipa no din) na ɔkyerɛw nhoma yi: Edward Hughes

... na eyɛɛ mfonɪ yi: Byron Unger; Lazarus

... na kyerɛɛ aseɛ koo ... : Christian Lingua

... na ɛdandan nsem yi: Bob Davies; Tammy S.

Bible mu asem a adi kan wɔ nhoma yi mu

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

*Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada*


Tumi krataa: Wowɔ hokwan sɛ woyɛ nhoma yi photocopy  
anaase wotintim nhoma yi, bere tenten a wontɔn.

Asante Twi

Twi

Hena na ɔbɔɔ yɛn? Bible no, Nyame asem no, ɛkyerɛ sɛnea Nyame bɔɔ nnipa. Mmere tenten bi a atwam no, Nyakopɔn dikan ebɔɔ Adam. Na AWURADE Nyankopɔn de fam dɔtɛɛ nwonoo Adam. Na ɔhuu nkwa home guu ne hwene mu, na onipa yɛɛ ɔkra

teasefoɔ. Na Nyankopɔn yɛɛ turo fɛfɛɛfɛ bi a wɔfrɛ Eden.



1


Ansa na Onyankopɔn ɛbɛbɔ onipa no, ɔyɛɛ nneema a eyɛ fɛ pii wɔ asase so. Nkakrankakra Onyankopɔn bɔɔ mmepɔ, asasetam, nhwiren a eyɛ huam, ne nnua akɛse, nnomaa a wɔn ntakra yɛ fɛfɛɛfɛ, nwowa, bonus a ɔda nsuo mu ne nwa a ɔyɛ toro.

Ampa, Onyankopɔn na ɛbɔɔ ade nyinaa – biribiara.



2

Mfitiasee no, Ansa na Onyankopon ebeto wiase, na Onyankopon nkutoo na owo ho. Na biribiara anaa nnipa biara nni ho. Na hwee nni ho. Na kanea ne esum nni ho. Na soro ne fam nni ho. Na nnera anaa okyena nni ho. Na Onyankopon, a onni mfiase no, nkutoo na owo ho. eho na Onyankopon hyee adebo ase.




3

Mfitiasee no Onyankopon bo o soro ne asase.


4

Na asase da ho hunu a enni boba biara, na esum wo ebunu no ani. Na Onyankopon kaa se: "Enye hann!"




5

Na eyee hann. Na ofree hann no se adekyee, ne esum no adesae. Na adee sae, na adee kyee, da a edi kan ne no.




6

Na da a eto so mmienu no, Onyankopon eboa nsuo a ewo osoro ase no ano wo faako. Na da a eto so mmiensa no, na Onyankopon kaa se, "Asase mfifiri nwira". Na eyee saa.




7

Na Onyankopon kaa se asase mfifiri nhwiren, nnua akese ne nketewa. Na eyee saa. Na adee sae, na adee kyee, da a eto so mmiensa ne no.




8

Na Onyankopɔn bɔɔ owia ne  
ɔsram, ne nsoromma bebreɛ a  
obiara ntumi nkan. Na adeɛ  
sae, na adeɛ kyee, da a ɛto so  
nnan ne no.




9

Afei, Onyankopɔn bɔɔ po  
mu mmoa ne mpataa ne  
awiam nnomaa. Na da a  
ɛto so enum no, ɔbɔɔ po  
mu mmoa tesɛ yaa  
anofeaa ne mmane,  
sohori a ne nan ware  
yie ne nnoma nketewa.  
Na Onyankopɔn bɔɔ po  
mu mmoa biara bi sɛ  
wɔnyɛ ɛpo mu ma, ne  
awiam ntakraboaa sɛ wɔn  
nnɔɔso asaase yi so. Na  
adeɛ sae, na adeɛ kyee,  
da a ɛto so enum ne no.




10

Eno akɔyi no, Onyankopɔn san kasaa bio. Ɔkae sɛ,  
“Abɔdeɛ a ɛtete aseɛ mfiri asase mu mmra ...” ɔbɔɔ  
mmoa ahodoɔ nyinaa, nkoekoemmoa ne mmoadoma a  
wɔwea fam nyinaa. Na Onyankopɔn san bɔɔ asono  
akɛsɛɛ ne bɔmɔte. Nkontrofi a odi nsɛmmɔne ne ne  
adenkyɛm a wɔyɛ kuntann. Asunson, nkura,  
kɔntenten ne agyinamoa. Na Onyankopɔn  
bɔɔ mmoa nyinaa saa da no.




11

Na adeɛ sae, na adeɛ kyee, da a ɛto so nsia.




12

Na Onyankopɔn bɔɔ biribi foforo da a ɛto so  
nsia – biribi soronko. Na afei, na biribiara da ne  
kwan mu pɛpɛɛpɛ ɛma onipa. Na aduane abu so wɔ toro  
mu hɔ, na afei nso, na mmoa bebreɛ wo hɔ sɛ wɔbɛ som  
no. Na Onyankopɔn kaa sɛ:  
“Momma yenye onipa wɔ  
yen suban so sɛ yen nsɛsoɔ.  
Na wɔnni biribiara so.” NA  
ONYANKOPɔN Bɔɔ  
ONIPA Wɔ NE SUBAN  
SO; AANE, NE  
SUBAN SO NA  
ɔBɔɔ NO ...




13

Na Onyankopɔn  
hyɛɛ Adam sɛ:  
“Turom ha nnua  
nyinaa, di bi. Na  
mmom papa ne  
bɔne ho nimdeɛ  
dua no deɛ, nni.  
Ɛfiri sɛ da a wobɛdi  
bie no, wuo na  
wobɛwuo.”




14

Awurade Nyankopɔn kaa sɛ: “Ɛnye sɛ onipa nko tena. Mɛye ne nsesoɔ boafɔɔ mama no.” na Onyankopɔn de wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa baa onipa no nkyɛn. Na Adam totoo wɔn nyinaa din. Adam aben paa, sɛ otumi totoo wɔn nyinaa din. Nanso na wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa nnye Adam nsesoɔ boafɔɔ.




15

Na Awurade Nyankopɔn maa nnahɔɔ tɔɔ onipa no so, na ɔɔɔɔ. Na ɔyii ne mfe mpadeɛ mu baako, na ɔɔɔɔ bɔɔ ɔbaa. Na ɔbaa no a Onyankopɔn bɔɔye no yeɛ Adam nsesoɔ boafɔɔ.



16

Na Onyankopɔn de nnansia na bɔɔ ade nyinaa. Na Onyankopɔn hyiraa da a ɛtɔ so nson no so, na ɔyeɛ homeda. Adam ne ne yere Hawa, tenaa anigyie mu wɔ Eden toro mu hɔ, esiane sɛ wɔyeɛ osetie maa Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ye wɔn Wura, Demafo ne wɔn Adamfo.



17

Bere a Onyankopɔn bɔɔ bribiara

Abakɔsem a efri Nayame asem mu, a ɛye Bible no

a ɛwɔ

Gyenesi 1-2

“Wo nsem mu bue ma hann.”

Nnwom 119:130

Nyankopɔn nim sɛ y’aye bɔni bebre. Bɔne akatua ne owuo.

ɛnam ɔɔ kɛsɛɛ a Onyakopɔn wɔ ma ne mma nti, ɔsomaɔ ne dɔ ba a ɔwɔo koro no, Yesu, sɛ ommewu wɔ asendua no so ɛma yen bɔne. Yesu, soree firi awufɔɔ mu, ɛna ɔkɔɔ soro. Afei, Nyankopɔn betumi de yen bɔne afiri yen koraa.

Sɛ wopɛ sɛ wotwe woho firi wo bɔne ho a, ka nsem yi kyere Onyakopɔn: Me Nyankopɔn, megye di sɛ Awurade Yesu ɛbɛ wu maa me, na ɔɔɔɔ tease. Mesɛ wo sɛ bra m’abrabo mu na fa me bɔne kye me, na me nya nkwa foforo, na daakye bi me ne wo atena ase daa. Boa me na me ntena ase mma wo sɛ wo ba. Amen. Yohane 3:16

Kekan Bible no na ɛne Onyankopɔn nkasa da biara!

Yohane 3:16

